

2021 Foreime ya Moralo wa ho Ruta wa selemo le Selemo

2021 Moralo wa ho Ruta wa Selemo le selemo – Kotara ya 1: **DIPALO:** Sehlopha sa 1

Nako e abelwang Dipalo:

Dipalo di abetswe dihora tse 7 ka beke. Qhaqhollo e latelang ke e sisintsweng ya thuto bakeng sa letsatsi le letsatsi.

BEKE: dihora tse 7				
Ka letsatsi hora e le 1 le metsotso e 24 × 5 = dihora tse 7 (kapa hora e le 1 le metsotso e 30 le hora ele 1 ka beke)Nako e laetsweng ya dihora tse 7 bakeng sa dipalo ka beke e lokela ho hlokomelwa				
1. Tlhakiso ya phaposi yohle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ho bala, Dipalo tsa Hlooho /Menthele (momahanyo ya dikgopolo) ○ Ho ruta mohopolo o motjha ○ Tsamaiso ya phaposi ya borutelo (kabo ya mesebetsi ya boikemelo) 			metsotso e 5 +metsotso e 10 metsotso e 20 24 × dihlopha tse 2 = metsotso e 48	
2. Mosebetsi wa boikemelo wa dihlopha (Ho kenyelleditswe ho ruta ho fapantsweng ha mehopollo e metjha- ditlhakiso tsa kamehla tsa molomo, tse etswang le tse ngolwang) Titjhere o boela a hopola ho rala hantle bakeng sa tekanyetso ya ho ithuta ho tsebisa ka ho pheta le ho ruta.				
Sheba moralo o ka tlase o sisintsweng wa ho ruta ka dihlopha.				
MANTAHA	LABOBEDI	LABORARO	LABONE	LABOHLANO
Sehlopha sa 1 le sa 3	Sehlopha sa 2 le sa 3	Sehlopha sa 1 le sa 3	Sehlopha sa 2 le sa 3	Thuto wa barutwana bohle

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1 (matsatsi a3)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9 (matsatsi a 4)	Beke ya 10 (matsatsi a 3)
Dihlooho tsa CAPS	Matsatsi a 3 a pele a sebedisets wa ho tlwaetsa le tsamaiso ya Sehlopha sa 1 Tekolo ya Boitokisets o (TB)	NOR:Dinomoro,Matshwao le Dikamano <ul style="list-style-type: none"> • Bala dintho tse tshwarehang • Balla pele le morao • Disimbolo tsa dinomoro le mabitso a dinomoro • Hlalosa, Hlopha le ho bapisa dintho • Mawa a ho rarolla mathata • Kgobokanyo le Kabo (maemong) 	NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano <ul style="list-style-type: none"> • Bala dintho tse tshwarehang • Balla pele le morao • Bala dinomoro tse felletseng • Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho. • Hlalosa, bapisa le ho hlopha dinomoro • Mawa a ho rarolla mathata maemong. • Kgobokanyo le Kabo (maemong) • Kopanya le Tlosa (maemomong a lokolohileng) 	NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano <ul style="list-style-type: none"> • Bala dintho tse tshwarehang • Balla pele le morao • Bala dinomoro tse felletseng • Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho • Hlalosa, bapisa le ho hlopha dinomoro • Mawa a ho rarolla mathata maemong. • Kgobokanyo le Kabo (maemong) • Kopanya le Tlosa (maemomong a lokolohileng) 	NOR: Dinomoro, Matshwao le Dikamano <ul style="list-style-type: none"> • Bala dintho tse tshwarehang • Balla pele le morao • Bala dinomoro tse felletseng • Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho • Hlalosa, bapisa le ho hlopha dinomoro • Kgobokanyo le Kabo(maemong) • Kopanya le Tlosa (maemomong a lokolohileng) 	POELETSO ya Kotara ya 1				

		<p>PFA: Dipaterone, Difankshene le Aljebra</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tsa Jeometri Dipaterone tsa Dinomoro <p>SS ; Sebaka le Sebopeho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Boemo, tlwaetso le dipono Dintho tsa 3-D <p>Mometho</p> <ul style="list-style-type: none"> Nako 	<p>PFA: Dipaterone, Difankshene le Aljebra</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tsa Jeometri Dipaterone tsa Dinomoro <p>SS ; Sebaka le Sebopeho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Boemo, tlwaetso le dipono Dintho tsa 3-D <p>Mometho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nako 	<p>Mometho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nako Boima <p>Ho sebetsa ka datha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho bokella le ho hlopha dintho Ho nehelana ka dintho tse hlophisitsweng Buisana ka dintho tse hlophisitsweng 	<p>PFA; Dipaterone, Difankshene le Aljebra</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tsa Dinomoro <p>Mometho</p> <ul style="list-style-type: none"> Nako 	
<p>Mehopolo ya motheo, bokgoni le boleng</p>	<p>Tlwaetso le Tsamaiso Tekolo ya Boitokisets</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekolo ena ya tokiso ke boikwetlis o bo sebetsehang. Lekola tataiso ya titjhere le ho sebedisa spread sheet ho tshwaya Rekota dikgeo 	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya le ho bala dintho tse tshwarehang ho fihlela ho 5 <p>Balla pele le morao ka bo 1 ho tloha nomorong efe kapa efe pakeng tsa 1 le 10</p>	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya le ho bala dintho tse tshwarehang ho fihlela ho 10 	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya le ho bala dintho tse tshwarehang ho fihlela ho 10 <p>Balla pele le morao ka bo 1 ho tloha nomorong efe kapa efe pakeng tsa 1 le 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bokgoni ba ho akanya bo thusa ho theha batho ba nahanang ka ho teba ❖ Re sebedisa ho akanya ha re pheha, ha re reka, ho nako le ho bohole. ❖ Mantswe a bohlokwa a sebedisitsweng ke hoo e ka bang, haufi le jj. <p>Balla pele le morao ka bo 1 ho tloha nomorong efe kapa efe pakeng tsa 1 le 20</p>	
<p>Dipalo tsa hlooho/Menthele 5. Hona ke mosebetsi wa kamehla wa metsotso e 10. Fadimeha mme o netefatse ka karabelo ya morutwana wena jwaloka titjhere o hlohang ho pheta le ho fana ka ntshetsopele</p>						

<p>tsa ho ruta le ho ithuta ho tswa ho datha e teng e lokisitsweng ka mantswa mang ho spreadsheet se ikgethileng sa Sehlopha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebeletsa ho lokisa dikgeo. • Sebedisa data e manollo tsweng ho susumetsa le ho matlafatsa thuto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hlopha sete eo ho fanweng ka yona ya dinomoro (1-5). • Hlopha ho tloha ho e nyenyane haholo ho fihla ho e kgolohadi le e kgolohadi ho fihla ho e nyenyane haholo; Ho nyolosa le ho theosa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hlopha sete e oho fanweng ka yona ya dinomoro (1-5). • Hlopha ho tloha ho e nyenyane haholo ho fihla ho e kgolohadi le e kgolohadi ho fihla ho e nyenyane haholo; Ho nyolosa le ho theosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Hlopha ho tloha ho e nyenyane haholo ho fihla ho e kgolohadi le e kgolohadi ho fihla ho e nyenyane haholo; Ho nyolosa le ho theosa. • Beha bana ba mmalwa ka mola mme o botse hore ke ofe wa pele le wa ho qetela. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bapisa dinomoro (1-5) bolela hore ke efe e kgolo ka nngwe le hore ke efe e nyane ka nngwe • Bontsha 3 botsa hore ke efe e tlang pele; kamora. • Nngwe ka tlase ho, 3, jj. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bapisa dinomoro (1-5) bolela hore ke efe e kgolo ka nngwe le hore ke efe e nyane ka nngwe • Bontsha 4 - kopa ba bale ho ya pele ho fihlela ho 10.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bapisa dinomoro (1-5) bolela hore ke efe e kgolo ka nngwe le hore ke efe e nyane ka nngwe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hlopha sete eo ho fanweng ka yona y a dinomoro • Bapisa dinomoro (1-5) o be o bolele hore ke efe e nyane ka nngwe kapa e kgolo ka nngwe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hlopha sete eo ho fanweng ka yona ya dinomoro • Bapisa dinomoro (1-5) o be o bolele hore ke efe e nyane ka nngwe kapa e kgolo ka nngwe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala disimbolo tsa dinomoro 1-20. • Ngola disimbolo tsa dinomoro 1-5. • Bapisa dinomoro 1-5. • Rarolla mathata a dipalo tsa mantswa maemong le ho hlalosa ditharollo tsa hae, mathata a kenyelletitse ng ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 5.
		<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala dinomoro 1-5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala dinomoro 1-10. • Ngola disimbole tsa dinomoro le mabitso ho fihlela ho 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala dinomoro 1-10. • Ngola disimbole tsa dinomoro le mabitso ho fihlela ho 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala disimbolo tsa dinomoro 1-15. • Ngola disimbole tsa dinomoro le mabitso ho fihlela ho 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala disimbolo tsa dinomoro 1-15. • Ngola disimbole tsa dinomoro le mabitso ho fihlela ho 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala disimbolo tsa dinomoro 1-20. • Ngola disimbole tsa dinomoro le mabitso ho fihlela ho 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala disimbolo tsa dinomoro 1-20. • Ngola disimbole tsa dinomoro le mabitso ho fihlela ho 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elellwa, hlwaya le ho bala disimbolo tsa dinomoro 1-20. • Ngola disimbole tsa dinomoro le mabitso ho fihlela ho 5.

Boeletsa tsebo le bokgoni ba mosebetsi wa KOTARA ya 3 le ya 4 ya sehlopha sa R.	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho ho fihlela ho 5. <ul style="list-style-type: none"> Bapisa pokelletso ya dintho ho ya ka didikadikwe tse kgolo le tse nyane; tse ngata le tse nyane. 	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho ho fihlela ho 5. <ul style="list-style-type: none"> Bapisa pokelletso ya dintho ho ya ka e kgolo hole e nyane ho. 	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho ho fihlela ho 5. <ul style="list-style-type: none"> Bapisa pokelletso ya dintho ho ya ka tse ngata, ho tshwana le tse fapaneng Hlopha pokelletso ya dintho ho tloha ho tse ngata ho fihlela ho tse nyane le tse nyane ho fihlela ho tse ngata. 	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho ho fihlela ho 5. <ul style="list-style-type: none"> Hlopha pokelletso ya dintho ho tloha ho tse ngata ho fihlela ho tse nyane le tse nyane ho fihlela ho tse ngata. 	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho ho fihlela ho 5. <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa le ho bapisa dinomoro tse felletseng ho ya ka e nyane ho, e kgolo ho, e feta, e tlase ho, e lekana le Sebedisa molapalo 1-5. 	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dintho ho fihlela ho 5. <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa le ho bapisa dinomoro tse felletseng ho ya ka e nyane ho, e kgolo ho, e ngata ho le e nyane ho, e lekana le. Hlalosa le ho bapisa dinomoro: e nyane haholo ho ya e kgolohadi le e kgolohadi ho ya ho e nyane haholo. Sebedisa molapalo 1-5. 	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dinomoro ho fihlela ho 5. <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa le ho hlopha dinomoro: ho tloha ho tse nyane haholo ho isa ho tse kgolohadi le ho tloha ho tse kgolohadi ho isa ho tse nyane haholo Sebedisa molapalo 1-5. 	
	Rarolla mathata a dipalo tsa mantswa maamong le ho hlalosa ditharollo, mathata a kenyelleditseng ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 5. Dithekenike (mekgwa/ mawa) <ul style="list-style-type: none"> - Sebedisa dibadi, difaha - Taka ditshwantsho - Sebedisa molapalo. <ul style="list-style-type: none"> Dipalokopanngwa tsa 3 	Rarolla mathata a dipalo tsa mantswa maamong le ho hlalosa ditharollo tsa hae, mathata a kenyelleditseng ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 5. Dithekenike (mekgwa/ mawa) <ul style="list-style-type: none"> - Sebedisa dibadi, difaha - Taka ditshwantsho - Sebedisa molapalo. Ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 5. (maamong a lokolohileng) Dithekenike(mekgwa/ mawa) <ul style="list-style-type: none"> - Sebedisa disebediswa tse tshwarehang le difaha - Taka ditshwantsho - Sebedisa molapalo 	Rarolla mathata a dipalo tsa mantswa maamong le ho hlalosa ditharollo tsa hae, mathata a kenyelleditseng ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 5. Dithekenike (mekgwa/ mawa) <ul style="list-style-type: none"> - Sebedisa dibadi, difaha - Taka ditshwantsho - Sebedisa molapalo. <ul style="list-style-type: none"> Ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 5 (maemo a lokolohileng) Dithekenike(mekgwa/ mawa) <ul style="list-style-type: none"> - Sebedisa disebediswa tse tshwarehang le molapalo <ul style="list-style-type: none"> Dipalokopanngwa tsa 4. 	Rarolla mathata a dipalo tsa mantswa maamong le ho hlalosa ditharollo tsa hae, mathata a kenyelleditseng ho aba ka ho lekana le ho hlopha ka dinomoro tse felletseng ho fihlela ho 5 tse ka kenyeletsang ho salang. Dithekenike (mekgwa/ mawa) <ul style="list-style-type: none"> - Sebedisa dibadi, difaha - Taka ditshwantsho - Sebedisa molapalo. <ul style="list-style-type: none"> Dipalokopanngwa tsa 5. 				

			<ul style="list-style-type: none"> Dipalokopanngwa tsa 3 					
			<p>Dipaterone tsa jeometri</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopisa le ho atolosa dipaterone tse bonolo le sebedisa: <ul style="list-style-type: none"> Dintho tse tshwarehang, ho taka (Sebedisa mebala le dibopeho) 	<p>Dipaterone tsa jeometri</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopisa le ho atolosa dipaterone tse bonolo le sebedisa: <ul style="list-style-type: none"> Dintho tse tshwarehang, ho taka (Sebedisa mebala le dibopeho) 	<p>Dipaterone tsa Dinomoro(e hokahantsweng le ho bala)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopisa, atolosa le ho hlalosa tatellano e bonolo ya dinomoro ho fihlela ho 10. 	<p>Dipaterone tsa Dinomoro(e hokahantsweng le ho bala)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopisa, atolosa le ho hlalosa tatellano e bonolo ya dinomoro ho fihlela ho 10. 	<p>Dipaterone tsa Dinomoro</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopisa, atolosa le ho hlalosa tatellano e bonolo ya dinomoro ho fihlela ho 20. Hlahlamanya le ho bontsha ho balla pele le morao ka bo 1 ho tloha nomorong efe kapa efe pakeng tsa 1 le 20. (E hokahantswe le Dinomoro, (Matshwao le Dikamano). 	<p>Dipaterone tsa Dinomoro</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopisa, atolosa le ho hlalosa tatellano e bonolo ya dinomoro ho fihlela ho 20. Hlahlamanya le ho bontsha ho balla pele le morao ka bo 1 ho tloha nomorong efe kapa efe pakeng tsa 1 le 20. (E hokahantswe le Dinomoro, (Matshwao le Dikamano).
		<p>Boemo, Tlwaetso le dipono</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa boemo ba ntho e le nngwe e ikamahantse le e nngwe mohl. hodima, ka tlasa; <p>Dintho tsa 3-D</p> <ul style="list-style-type: none"> Elellwa le ho bolela dibopeho tsa bolo le tsa lebokose. Hlalosa, hlopha le ho bapisa dintho tsa 3-D ho ya ka boholo le mmala. 	<p>Boemo, Tlwaetso le dipono</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa boemo ba ntho e le nngwe e ikamahantse le e nngwe mohl. ka pele ho, ka morao ho, <p>Dintho tsa 3-D</p> <ul style="list-style-type: none"> Elellwa le ho bolela dibopeho tsa bolo le tsa lebokose. Hlalosa, hlopha le ho bapisa dintho tsa 3-D ho ya ka boholo le mmala. 	<p>Boemo, Tlwaetso le dipono</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa boemo ba ntho e le nngwe e ikamahantse le e nngwe mohl. Letsoho le letshehadi, le letona, hodimo, fatshe le pela <p>Dintho tsa 3-D</p> <ul style="list-style-type: none"> Elellwa le ho bolela dibopeho tsa bolo le tsa lebokose. Hlalosa, hlopha le ho bapisa dintho tsa 3-D 				

				ho ya ka boholo le mmala.						
		Mometho Nako Ho feta ha nako <ul style="list-style-type: none"> Bapisa bolelele ba nako o sebedisa puo mohl. bolelele, bokgutshwane kapelenyana le butlenyana Hlahlamanya diketsahalo o sebedisa puo e kang maobane, kajeno le hosane. Ho bolela nako <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa se etsahalang o sebedisa puo mohl. hoseng, motshehare wa mantsiboya. Bolela le ho hlahlamanya matsatsi a beke. 	Mometho Nako Ho feta ha nako <ul style="list-style-type: none"> Bapisa bolelele ba nako o sebedisa puo mohl. Bolelele, bokgutshwane, kapelenyana le butlenyana. Hlahlamanya diketsahalo o sebedisa puo e kang maobane, kajeno le hosane Ho bolela nako <ul style="list-style-type: none"> Beha matsatsi a tswalo a kgwedi khalendareng. 	Mometho Nako Ho feta ha nako <ul style="list-style-type: none"> Hlahlamanya diketsahalo o sebedisa puo mohl. maobane, kajeno, hosane. Ho bolela nako <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa se etsahalang o sebedisa puo mohl. hoseng, motshehare wa mantsiboya le bosiu. Bolela le ho hlahlamanya matsatsi a beke 	Mometho Nako Ho feta ha nako <ul style="list-style-type: none"> Hlahlamanya diketsahalo o sebedisa puo mohl. maobane, kajeno, hosane. Ho bolela nako <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa se etsahalang o sebedisa puo mohl. hoseng, motshehare wa mantsiboya le bosiu. Bolelea le ho hlahlamanya matsatsi a beke le dikgwedi tsa selemo. 	Mometho Nako Ho feta ha nako <ul style="list-style-type: none"> Bapisa bolelele ba nako o sebedisa puo mohl. bolelele, bokgutshwane, kapelenyana le butlenyana. Ho bolela nako (E hokantswe le ho sebetsa ka Datha) <ul style="list-style-type: none"> Beha matsatsi a tswalo a kgwedi khalendareng. 	Mometho Nako Ho feta ha nako <ul style="list-style-type: none"> Hlahlamanya matsatsi a beke, kajeno ke; hosane e tla ba mme maobane e ne ele. Ho bolela nako <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa se etsahalang o sebedisa puo mohl. hoseng, motshehare wa mantsiboya le bosiu. hlahlamanya matsatsi a beke le dikgwedi tsa selemo Boima: ho metha ho seng ha semmuso Lekanyetsa, metha le ho bapisa, hlopha le ho rekota o sebedisa ho metha ho sa lekanngwang			
					Ho sebetsa ka Datha <ul style="list-style-type: none"> Bokella le ho hlophisa dintho Taka ditshwantsho tsa dintho tse hlophisitsweng. Bua ka tshebetso ya pokello le sehlahiswa. <ul style="list-style-type: none"> Rekota matsatsi a tswalo a sehlopha sa barutwana Khalendareng ka tshwanelo. 					

<p>Ho hlokahala ha tsebo ya pele</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Tseba dinomoro 1-5 • Tlotlontswe ya dipalo: <ul style="list-style-type: none"> - ngata, nyane; - kgolo, nyane, dintho tse nyallanang • Dintho tsa 3-D: mabokose, dibolo • Matsatsi a beke 	<ul style="list-style-type: none"> • Tseba dinomoro 1-5 • Tlotlontswe ya dipalo: <ul style="list-style-type: none"> - ngata, nyane; - kgolo, nyane, - e ngata ho, e nyane ho • Dintho tsa 3-D: mabokose, dibolo • Matsatsi a beke • Dikgwedi tsa selemo 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala difaha/ abakhase ho ya ho 10 • Tlotlontswe ya dipalo: <ul style="list-style-type: none"> - Ngata le mmalwa - Pele ho, kamora, dipakeng • Mebala • Matsatsi a beke • Boemo <ul style="list-style-type: none"> - Letsoho le letshehadi, le letona • Bokakang (bokae) ba 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala difaha/ abakhase ho ya ho 10 • Tlotlontswe ya dipalo: <ul style="list-style-type: none"> - Ho fetisisa le hanyane - pele ho, kamora, dipakeng • Dintho tsa 3-D: <ul style="list-style-type: none"> - mabokose, dibolo • Bokakang (bokae) ba 3 • Matsatsi a beke • Boemo moleng/ mabelong/ molapalong 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala difaha/ abakhase ho ya ho ho ya ho 20 • Tlotlontswe ya dipalo <ul style="list-style-type: none"> - pele ho, kamora, dipakeng • Bokakang (bokae) ba 3 • Dintho tsa 3-D: <ul style="list-style-type: none"> - mabokose, dibolo • Matsatsi a beke • Boemo ba pele le le ba ho qetela moleng/ mabelong/ molapalong • Tlotlontswe: <ul style="list-style-type: none"> boima le bobebe 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala difaha/ abakhase ho ya ho ho ya ho 20 • Tlotlontswe ya dipalo <ul style="list-style-type: none"> - pele ho, kamora, dipakeng • Tatellano ya dinomoro ya 1-ya 3. - pele ho, kamora, dipakeng • Bokakang (bokae) ba 4 • Matsatsi a beke • Boemo moleng/ mabelong/ molapalong 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala difaha/ abakhase ho ya ho abakhase ho ya ho 20 • Tatellano ya dinomoro ya – ya 5 • boemo moleng/ mabelong - pele ho, kamora, dipakeng • Bokakang (bokae) ba 4 • Matsatsi a beke 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala difaha/ abakhase ho ya ho 20 • Tatellano ya dinomoro ya 1 – ya 6 • Boemo moleng/ mabelong/ molapalong • Bokakang (bokae) ba 5 • Matsatsi a beke 	
<p>Dithusathuto (ntle le textbook) ho ntlafatsa ho ithuta <i>Sheba leq. 16 la CAPS bakeng sa mehopolo e meng</i></p>		<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase /difaha thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 4: Hlophisa dibopeho Tlhakiso 5: ho bala Tlhakiso 7:Nako Tlhakiso 9:Nngwe</p>	<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase /difaha thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 10:Pedi Tlhakiso 12: Tlotlontswe Tlhakiso 13:Bapisa dinomoro 1 - 3 Tlhakiso 23:dibolo le mabokose</p>	<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase /difaha thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 1: Dipaterone Tlhakiso 11: tharo Tlhakiso 23:dibolo le mabokose Tlhakiso 32: Ho bolela nako</p>	<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase /difaha thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Dikarete tsa dinomoro Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 2:dipaterone Tlhakiso 14:Nne Tlhakiso 24a:letsoho le letshehadi le letona</p>	<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase /difaha thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Dikarete tsa dinomoro Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 15 Kopanya le tlosa ho fihlela ho 4 Tlhakiso 24b Ditshupiso Tlhakiso 16 Time</p>	<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase /difaha thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Dikarete tsa dinomoro Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 5:batla o bale Tlhakiso 17:hlano Tlhakiso 18:boeletsa dinomoro 1-5</p>	<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase /difaha thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Dikarete tsa dinomoro Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 6 Boemo Tlhakiso 20 Tlosa ho 5 le kopanya ho fihlela ho 5 Tlhakiso 22: Ho kopanya le ho</p>	<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase/difah a thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Dikarete tsa dinomoro Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 21:Ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 5 Tlhakiso 22: Ho kopanya le ho</p>	<p>Dibadi tse tshwarehang Abakhase /difaha thapong Tjhate ya boemo ba lehodimo Dikarete tsa dinomoro Khalendara Dikarete tsa mantswa Dikarete tsa dinomoro Molapalo Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Tlhakiso 21: Ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 5 Tlhakiso 22: Ho kopanya le</p>

2021 Foreime ya Moralo wa ho Ruta wa selemo le Selemo

		Tlhakiso 27:Kgolohadi le nyane haholo	Tlhakiso 32:Ho bolela nako		Tlhakiso 24b:ditshupiso Tlhakiso 6:nako		Tlhakiso 19:Kopanya ho fihlela ho 5 Tlhakiso 28:Hlophisa dintho	qhaqholla dinomoro Tlhakiso 29: Ho kgobokanya le ho aba	tlosa 1 ho ya ho 5 Tlhakiso 29:Ho kgobokanya le ho aba Tlhakiso 25: ho bopa le ho qhaqholla dinomoro	ho tlosa 1 ho ya ho 5 Tlhakiso 29: Ho kgobokanyo le ho aba
Tekanyetso eo e seng ya Semmuso		Tsa molomo	Tsa molomo	Tse etswang	Tse etswang	Tse etswang	Tse ngolwang	Tse ngolwang	Tse etswang	
SBA (Tekanyetso ya Semmuso)	SBA e sisintsweng-e nkuwe bukanehg ya mehlalata			SS: Sebaka le Sebopeho • Tsa molomo • Tse etwang	PFA:Dipaterone, difankhene le Algebra • Tse ngolwang	NOR;Dinomoro Matshwao le dikamano • Tsa molomo • Tse etswang • Tse ngolwang (Bua, bontsha o etsa, ngola)	MOMETHO ; • Tsa molomo le Tse etswang	Ho sebetsa ka Datha; • Tse ngolwang		